

PHILIPS

Bežični subvufer

Seriya **8000**

TAW8506



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	3
	Bezbjednost	3
	Održavajte svoj aparat	4
	Briga o životnoj sredini	4
	Usklađenost	4
	Pomoć i podrška	4
2	Vaš sabvufer	5
	Šta je u kutiji	5
	Sabvufer	5
3	Povežite	6
	Povezivanje napajanja	6
	Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)	6
	Ažurirajte firmver	9
	Fabričko resetovanje	9
4	Specifikacije proizvoda	10
5	Rješavanje problema	11

1 Važno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepoštovanjem uputstava, garancija neće biti važeća.

Bezbjednost

Upoznajte sigurnosne simbole

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Oprez: DA SMANJITE RIZIK ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE KUĆIŠTE (ILI POKLOPAC). NEMA DIJELOVA KOJE MOGU POPRAVLJATI KORISNICI. SERVISIRANJE PREPUSTITE STRUČNOM SERVISNOM OSOBLJU.		



Ovo je aparat **KLASE II** sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.



Napon naizmjenične struje



Koristite samo izvore napajanja navedene u korisničkom priručniku.



UPOZORENJE!

Upozorenje: Rizik od strujnog udara!



Uzvičnik ima za svrhu upozoriti korisnika na prisutnost važnih smjernica za rad.

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite aparat i dodatke kiši ili vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tekućinom, poput vaza, u blizini proizvoda. Ako se tekućina prolje na uređaj ili u njega, odmah ga isključite iz utičnice. Kontaktirajte službu za zaštitu potrošača da pregleda aparat prije upotrebe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.
- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.

- Kada se glavni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Prije oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete strujni kabl, uvijek povlačite utikač, nikada kabl.
- Upotrebljavajte proizvod u tropskoj ili umjerenokontinentalnoj klimi.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, osigurajte da napon napajanja odgovara vrijednosti otisnutoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon različit.

Rizik od povrede ili oštećenja ovog aparata!

- Kod zidne montaže, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s priručnikom za ugradnju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Nikada ne stavljajte aparat ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu..
- Ako se aparat transportuje na temperaturama nižim od 5°C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura podudara sa sobnom temperaturom prije nego što ga povežete s utičnikom.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte pažljivo da izbjegnute povrede i oštećenja.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje 10cm oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na uređaju.

Održavajte svoj aparat

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje aparata.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Za 5G WiFi uređaj

Uređaj koji radi u opsegu 5150–5350 MHz je samo za upotrebu u zatvorenom prostoru kako bismo smanjili moguću štetnu interferenciju sa mobilnim satelitskim sistemima bliskih kanala.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Pomoć i podrška

Za dodatnu onlajn podršku, posjetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupno samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici da biste izabrali svoj jezik, a onda upišite broj modela proizvoda.

Takođe, možete se obratiti i korisničkoj službi u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Zaštitni znakovi:



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Izrađeno prema licenci kompanije DTS, Inc. (za kompanije sa sjedištem u SAD / Japan / Tajvan) ili pod licencom DTS Licensing Limited (za sve ostale kompanije). DTS, DTS Play-Fi i DTS Play-Fi Play-Fi logotip su registrovani zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. © 2021 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.



Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je registrirani zaštitni znak kompanije Wi-Fi Alliance®.

Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.

Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU i britanskim propisima o radio opremi 2017.



2 Vaš sabvufer

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte stavke u paketu:


- Sabvufer x 1
- Napojni kabl * x 2
- Kratki vodič / Garancijska kartica / Sigurnosni list x 1



- Veličina napojnog kabla i vrsta utikača zavise od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani na ovom Uputstvu za upotrebu su samo informativni, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Sabvufer

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog sabvufera.



- AC in ~ utičnica**
Uključite u struju.
- USB service utičnica**
Servisna USB utičnica se koristi samo kod popravaka.
- Wi-Fi podešavanje tipka/indikator**
 - Pokrenite Wi-Fi podešavanje za opciju Play-Fi.
 - Pritisnite i držite tipku 8 sekundi za aktivaciju AP režima.
 - Pritisnite i držite tipku 4 sekundi za aktivaciju WPS režima.
 - Pritisnite i držite tipku 15 sekundi za resetovanje Fabrička podešavanja zvučnika Soundbar na fabrička podešavanja.

Radnja	Status LED indikatora	Status
	Stalno uključen	Povezan / Uparivanje uspješno
Pritisnite i zadržite 8 sekundi	Svijetlanje	Režim Wi-Fi pristupne tačke (AP)
Pritisnite i zadržite 4 sekunde	Dvostruko svijetlanje	Režim Wi-Fi zaštićenog podešavanja (WPS)
Pritisnite i zadržite 15 sekundi		Fabričko resetovanje

3 Povežite

Ovaj odjeljak pomaže vam da povežete svoj sabvufer na TV i druge uređaje, a potom ga podesite.

Za informacije o osnovnom povezivanju abvufer i dodataka, pogledajte brzi vodič.




Bilješka

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Povezivanje napajanja

- Prije spajanja kabela na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.
- Rizik od oštećenja aparata! Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.

- 1 Povežite glavni kabel na AC in ~ utičnicom sabvufera, a zatim u mrežnu utičnicu.



- * Veličina napojnog kabela i vrsta utikača zavise od regiona.

Povezivanje na Wi-Fi (bežični rad)

(za iOS i Android verzije)

Povezivanjem ove jedinice i mobilnih telefona, tableta (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefoni itd.) na istu Wi-Fi mrežu, možete koristiti aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za kontrolu zvučnika Sabvufer za slušanje audio numera.

- 1 Spojite telefon ili tablet na istu Wi-Fi mrežu na koju želite povezati sabvufer.
- 2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi na telefonu ili tabletu.



Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Philips Sound



- Pobrinite se da vam je ruter uključen i da radi ispravno.
- 3 Pritisnite i držite 8 sekundi tipku  (Wi-Fi) koje se nalazi sa zadnje strane da uključite Wi-Fi vezu.
→ Sve dok zvučnik ne ispusti drugi zvučni ton, a potom pustite tipku.
 - 4 Sačekajte dok Wi-Fi indikator sa prednje strane prijede iz brzog svijetlucanja u sporo pulsiranje. Sporo pulsiranje pokazuje da zvučnik ulazi u Wi-Fi režim podešavanja.
 - 5 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Pratite uputstva u aplikaciji za povezivanje ovog proizvoda na vašu Wi-Fi mrežu.

Samo za iOS verziju

Wi-Fi mrežu koju koristi iPhone treba privremeno prebaciti na AP uređaja Play-Fi i ponovo pokrenuti aplikaciju Philips Sound da biste dovršili Wi-Fi podešavanje proizvoda. Pogledajte korake ispod:

- Idite na podešavanja.



- Izaberite Wi-Fi podešavanja.



- Izaberite Play-Fi uređaj u Wi-Fi podešavanjima.



- Vratite se na aplikaciju Philips Sound da nastavite podešavanja.



- Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje je potrebno nakon početnog podešavanja. Bez ažuriranja nisu dostupne sve funkcije proizvoda.
- Kada je prvo podešavanje neuspješno, držite tipku Wi-Fi na Sabvufer 8 sekundi dok ne čujete drugi zvučni ton, a Wi-Fi indikator ne počne sporo pulsirati. Resetujte Wi-Fi mrežu, restartujte aplikaciju i pokrenite podešavanje ponovo.
- Ako želite prići sa jedne mreže na drugu, morate ponovo podesiti vezu. Pritisnite i držite tipku (Wi-Fi) na sabvufer 8 sekundi za resetovanje Wi-Fi veze.

Režim WPS

Ako vaš ruter ima Wi-Fi zaštićeno podešavanje (WPS), možete podesiti vezu bez unošenja lozinke.

- 1 Pritisnite i držite tipku (Wi-Fi) 4 sekunde. Čujete ton i Wi-Fi svijetlo će početi da dvostruko svijetluca.
- 2 Pritisnite WPS tipku na svom ruteru. Dugme je obično označeno WPS znakom.




- 3 Pratite uputstva u aplikaciji Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi za početak uparivanja.

- WPS nije standardna funkcija na svim ruterima. Ako vaš ruter nema WPS onda koristite standardno Wi-Fi podešavanje.
- Pritisnite jednom tipku (Wi-Fi) ako želite izaći iz režima WPS ili će režim biti automatski isključen nakon 2 minute.

- 6 Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi indikator na prednjem dijelu će prestati pulsirati i svijetliti stalno. Kada postavite ovaj uređaj na svoju Wi-Fi mrežu, možete ga kontrolisati sa bilo kojeg pametnog telefona ili tableta koji je povezan na istu mrežu.
- 7 Nakon uspješne veze, možete promijeniti naziv uređaja. Postoji nekoliko naziva koje možete izabrati ili napraviti svoj izborom. Željeni naziv na kraju spiska naziva. U suprotnom, naziv će biti zadati.
- 8 Nakon povezivanja, uređaj može ažurirati softver. Ažuriranje na najnoviji softver pri prvom podešavanju. Ažuriranje softvera može trajati nekoliko minuta. Nemojte isključivati zvučnik, isključite uređaj ili ostavite mrežu tokom ažuriranja.


Povežite savufer sa aplikacijom Philips Sound

- 1 Nakon uspješne Wi-Fi veze, Wi-Fi indikator na prednjem dijelu će prestati pulsirati i svijetliti stalno.
- 2 Pokrenite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi.
- 3 Izaberite primarni zvučnik [TAW8506].





Povežite sabvufer na televizor koji ima opciju Philips Play-Fi

- 1 Uključite televizor sa opcijom DTS Play-Fi povezan na internet.
↳ Ugašen je zvuk na televizoru.
- 2 Pristupite meniju podešavanja na televizoru.
↳ Podešavanja > Zvuk > DTS Play-Fi






Audio podešavanja televizora.

Pratite podešavanja na ekranu.



Podešavanja surround zvuka

Pratite podešavanja na ekranu.



TAW8506 je kompatibilan sa televizorima koji imaju opciju Philips DTS Play-Fi. Idite na www.philips.com/TAW8506/support za više informacija.



www.philips.com/TAW8506/support

Ažurirajte firmver

Za najbolje funkcije i podršku, ažurirajte svoj uređaj na najnoviju verziju firmvera.

Ažurirajte firmver putem aplikacije Philips Sound (Podešavanja > Detaljno / Ažuriraj firmver)

Firmver za MCU i DSP se mogu ažurirati na najnoviju verziju putem aplikacije Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Idite na podešavanja i izaberite opciju PS Fine Tune za provjeru. Ako je ažuriranje objavljeno, moći ćete kliknuti na ikonicu ažuriranja za automatski nastavak.

Kada je uređaj povezan na Wi-Fi, može primati ažuriranja firmvera. Uvijek ažurirajte na najnoviju verziju firmvera za poboljšani rad ovog proizvoda.

Fabričko resetovanje

Resetujte uređaj na zadata podešavanja.

- 1 Postavka je na ON, pritisnite i držite 15 sekundi dugme Wi-Fi.
↳ Kada čujete ton sabvufer će se automatski restartovati.
- 2 Sabvufer je vraćen na fabrička podešavanja.

4 Specifikacije proizvoda



Bilješka

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

Podržane mreže

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bežični frekvencijski opseg (Wi-Fi) / Prenesena snaga radio frekvencije
- 2.4G Wi-Fi:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- 5G Wi-Fi:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Sabvufer

- Napajanje: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
- Nazivna snaga: 150 W RMS @10% THD
- Potrošnja energije: 40 W
- Potrošnja u stanju mirovanja: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA Max
- Odziv frekvencije: 40 Hz - 150 Hz
- Impedansa: 3 Ω
- Rozmery (Š x V x H): 240 x 400 x 390 mm
- Težina: 8,6 kg
- Radna temperatura: 0°C - 45°C

5 Rješavanje problema



Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako nađete na problem pri korišćenju uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis. Ako i dalje imate problem, preuzmite podršku na www.philips.com/support.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je mrežni kabl pravilno spojen.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.

Zvuk

- Kad se reprodukcija zamrzne i nema zvuka u Wi-Fi režimu, provjerite je li vaša kućna mreža normalna.

Izobličen zvuk ili eho.

- Ako pustite audio sa televizora putem ovog proizvoda, osigurajte da je zvuk na televizoru isključen.

Wi-Fi

Wi-Fi konekcija se ne može uspostaviti.

- Provjerite dostupnost WLAN mreže na ruteru.
- Postavite Wi-Fi ruter bliže uređaju.
- Pobrinite se da je lozinka ispravna.
- Provjerite WLAN funkciju ili restartujte modem i Wi-Fi ruter.

Play-Fi

Ne mogu pronaći Play-Fi podržane uređaje iz aplikacije.

- Pobrinite se da je uređaj povezan na Wi-Fi.

Play-Fi muzika se ne reprodukuje.

- Određena mrežna usluga ili sadržaji dostupni putem uređaja možda neće biti dostupni u slučaju da davatelj usluga ukine svoju uslugu.
- Kad prvo podešavanje ne uspije, zatvorite aplikaciju Philips Sound koju pokreće DTS Play-Fi. Restartujte aplikaciju.
- Kad je zvučnik postavljen kao Stereo Pairs ili Surround Sound, zvučnik treba odspojiti u aplikaciji prije posebne upotrebe.



Specifikacije su podložne promjenama bez obaveštenja. Posjetite www.Philips.com/support za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

